

**ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL****CONSELL GENERAL D'ARAN****EDICTE sobre Pla tècnic de gestió cinegètica de la zona de caça controlada de la Val d'Aran, temporada 2018-2019.**

El Conselh de Govern, en sessió ordinària de 16 de juliol de 2018, desenvolupant el Decret 365/2000, de 7 de novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d'Aran en matèria de medi ambient, va aprovar el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica de la Zona de Caça Controlada de la Val d'Aran, temporada 2018/2019, en els termes que a continuació s'especifiquen:

**A. CAÇA MAJOR****A1. ISARD (*Rupicapra pyrenaica*)**

- Aprofitament total (nombre i captures): 79 exemplars (54 mascles i 25 femelles).
- Temporada hàbil: Del 02.09.2018 al 11.11.2018.
- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
- Modalitat: Només per apropament.
- Permisos: Gratuïts, exclusius per als socis i vàlids només per un dia.

S'estableix un nombre màxim de 15 (quinze) permisos per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatuts. Immediatament després d'abatre un exemplar, aquest s'haurà d'anellar amb els precintes d'identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca de la Val d'Aran correctament col·locat, que s'haurà de col·locar en un forat fet a l'orella o en el cartílag internasal, en cas d'endur-se exclusivament el cap, o bé travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d'endur-se tot el cos. Els precintes han d'estar fortament ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. Qualsevol precinte mal col·locat no tindrà validesa. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquest precinte, que haurà de ser presentat a qualsevol agent de l'autoritat que ho requereixi.

- Recollida de mostres. Després d'abatre un exemplar d'isard i haver-li posat els precintes, és obligatori prendre-li una mostra de sang per al control sanitari de les poblacions d'isard.

- Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la còpia del permís de caça al parabrises del seu vehicle i en lloc suficientment visible.

- A qualsevol cacera d'isard, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial de la Zona de Caça Controlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant d'origen o guia de procedència degudament complimentada per part d'un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran o bé a seu de la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. L'incompliment d'aquest precepte es considerarà com a una peça caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de permisos per a la temporada següent.

- Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al centre d'expedició. L'incompliment d'aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la temporada següent.

**A2. CABIROL (*Capreolus capreolus*)**

- Aprofitament total (nombre i captures): 58 exemplars (38 mascles i 20 femelles)
- Temporada hàbil:

CVE-DOGC-A-18218041-2018

Cabirol mascle: Del 04.08.2018 al 02.09.2018.

Cabirol femella: Del 14.10.2018 al 29.11.2018

- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.

- Modalitat: Només per apropament

- Permisos: Gratuïts, exclusius per als socis i vàlids només per un dia.

S'estableix un nombre màxim de 15 (quinze) permisos per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatuts. Immediatament després d'abatre un exemplar, aquest s'haurà d'anellar amb els precintes d'identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca de la Val d'Aran correctament col·locat, que s'haurà de col·locar en un forat fet a l'orella o en el cartílag internasal, en cas d'endur-se exclusivament el cap, o bé travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d'endur-se tot el cos. Els precintes han d'estar fortament ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. Qualsevol precinte mal col·locat no tindrà validesa. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquest precinte, que haurà de ser presentat a qualsevol agent de l'autoritat que ho requereixi.

- Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la còpia del permís de caça al parabrises del seu vehicle i en lloc suficientment visible.

- A qualsevol cacera de cabirol, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial de la Zona de Caça Controlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant d'origen o guia de procedència degudament complimentada per part d'un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran o bé ala seu de la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. L'incompliment d'aquest precepte es considerarà coma una peça caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de permisos per a la temporada següent.

- Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al centre d'expedició. L'incompliment d'aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la temporada següent.

### A3. CÉRVOL (*Cervus elaphus*)

- Aprofitament total (nombre i captures): 535 exemplars: (105 mascles, des quals 70 seran selectius, 70 mascles trofeus i 450 femelles).

- Temporada hàbil: Del 02.09.2018 al 23.09.2018 per a femelles i del 14.10.2018 al 17.02.2019 per a ambdós sexes

- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.

- Modalitat: Per apropament i batuda apartir del 14.10.2018.

- Permisos: Gratuïts, exclusius per a socis i vàlids per a 9 dies.

- Precintat i registre d'exemplars abatuts. Immediatament després d'abatre un exemplar, aquest s'haurà d'anellar amb els precintes d'identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca de la Val d'Aran correctament col·locat, que s'haurà de col·locar en un forat fet a l'orella o en el cartílag internasal, en cas d'endur-se exclusivament el cap, o bé travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d'endur-se tot el cos. Els precintes han d'estar fortament ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. Qualsevol precinte mal col·locat no tindrà validesa. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquest precinte, que haurà de ser presentat a qualsevol agent de l'autoritat que ho requereixi. En cas de les femelles, caldrà anotar les dades de la captura en el carnet facilitat pel Conselh Generau d'Aran.

- Amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència a la regulació de la població i focalitzar la pressió cinegètica a la fracció reproductora i millorar la qualitat dels trofeus, qualsevol permís per mascle pot ser permutat per un permís de femella o de mascle selectiu. La qualificació de selectiu haurà de ser efectuada per un agent de mieï ambient del Conselh Generau d'Aran. Aquell exemplar es comptabilitzarà com a selectiu sense incidir en el nombre d'aprofitament de mascles trofeus.

- Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la còpia del permís de caça al parabrises del seu vehicle i en lloc suficientment visible.

- A qualsevol cacera de cérvol mascle, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial

CVE-DOGC-A-18218041-2018

de la Zona de Caça Controlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant d'origen o guia de procedència degudament complimentada per part d'un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran o bé a la seu de la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. L'incompliment d'aquest precepte es considerarà coma una peça caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de permisos per a la temporada següent.
- Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al centre d'expedició. L'incompliment d'aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la temporada següent.
- Per tal d'assolir el nombre de captures de femella de cérvol previstes en aquest Pla Tècnic de Gestió Cinegètica, la societat lliurarà automàticament un nou permís nominal i el precinte de control corresponent en el moment en el que el caçador justifiqui la captura del seu permís anterior, sense limitació en el nombre de permisos a cada caçador.

#### A4. SENGLAR (*Sus scrofa*)

- Temporada hàbil: Del 09.09.2018 al 17.02.2019. La temporada de caça del senglar s'ha ampliat a causa de l'augment de denúncies de danys i per motius sanitaris, que recomanen un major control de les densitats de la espècie.
- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
- Modalitat: Batuda o apropament.
- Nombre de captures: Sense límit.
- Permisos d'invitació: tiquets nominals, personals i intransferibles, i vàlids per un dia.
- Els grups de caçadors locals podran convidar a d'altres caçadors a les batudes, prèvia expedició del tiquet corresponent, sempre que aquests no superin la meitat del nombre de caçadors locals participants. L'expedició dels tiquets la duran a terme des de les dependències de la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Cada soci disposarà d'un màxim de tres (3) invitacions per a caçadors de fora de la val d'Aran.
- Es permet la cacera de daines a les batudes de senglar amb l'objectiu de millorar el control i equilibri d'aquestes poblacions.
- Es prohibeix la presència de gossos fora de les èpoques hàbils de caça excepte d'aquells que vagin perfectament documentats, lligats i acompanyats pel propietari.
- El nombre màxim de gossos que podran participar a les batudes serà de dotze (12).
- S'estableix expressament la prohibició d'utilitzar gossos de races potencialment perilloses o els seus encreuaments (pitbull, staffordshire, rotweiler, dogo argentí, presa canari, doberman, mastí napolità, fila brasileiro i tots aquells contemplats a la normativa vigent) i es recorda especialment el compliment de la Llei de protecció dels animals.
- Es prohibeix caçar femelles de senglar acompanyades de cries (es consideren cries els individus rallats anomenats també *raions*).
- Les persones que intervenen en el desenvolupament de les batudes de senglar per raons de seguretat, han de portar una peça de roba de color d'alta visibilitat, dins de la gama del groc al vermell.

#### A5. DAINA (*Dama dama*)

- Temporada hàbil: Del 04.08.2018 al 17.02.2019
- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.
- Modalitat: Batuda del senglar o permís nominal de caça major
- Nombre de captures: Sense límit
- Les societats hauran de comunicar al Departament d'Agricultura, Ramaderia e MieiNaturau del CGA el nombre d'individus abatuts.
- No es permetran les batudes específiques per a la daina. Aquesta espècie es podrà caçar, sense límit de captures, en la batuda del senglar o bé durant l'execució d'un permís d'isard, cabirol o cérvol.

## B. CAÇA MENOR

- Temporada hàbil: Del 23.09.2018 al 06.01.2019. Al Solan, des de la pista de Salient fins al Barranc de Cal, el primer dia hàbil serà el 01.10.2018.

- Dies hàbils: Dimecres, diumenges i festius. Es consideren festius el 12 d'octubre, l'1 de novembre, el 6, 8 i 25 de desembre i l'1 de gener.

- Modalitat: En mà, amb gos.

- Limitacions: Un màxim de dos (2) gossos per caçador.

- Nombre de captures i espècies autoritzades: El còmput global màxim de peces de caça menor és de 6 peces caçador/dia. El nombre màxim de captures per espècies és el següent:

- Perdiu xerra (màxim de 2 peces/caçador/jornada, excepte a partir de l'1 de desembre que serà d'1 peça/caçador i jornada). Cada caçador haurà de remetre al Conselh Generau d'Aran el nombre d'exemplars abatuts durant la temporada, segons el sistema de recompte que s'estableixi amb la Societat de Caça e Pesca de Naut Aran (carnet de captures, anelles). El caçador que no faci aquesta comunicació no disposaran de l'acreditació per la caça menor per la temporada següent.

- Perdiu roja (4 peces caçador/jornada).

- Guatlla (4 peces caçador/jornada).

- Becada (2 peces caçador/jornada).

- Faisà (2 peces caçador/jornada).

- Llebre. (2 peces caçador/jornada).

- Ànec collverd (2 peces caçador/jornada).

- Guineu (il·limitat).

- Garsa (il·limitat)

- Colom salvatge (il·limitat)

- Griva (il·limitat)

- Marmota (2 peces caçador/jornada). Del 04.08.2018 al 08.09.2018 amb permís de cabirol, cérvol femella o isard. Temporada general: del 09.09.2018 al 01.11.2018.

- Es prohibeix la presència de gossos fora de les èpoques hàbils de caça a excepció d'aquells que vagin perfectament documentats, lligats i acompanyats pel propietari o bé disposin d'una autorització específica a nom del propietari com a gossos guardians de ramats.

- Concurs de gossos de mostra del 14 fins al 16 de setembre. Es realitzarà un concurs sense mort amb gossos de mostra en zona de perdiu xerra pendent aquestes dates. La zona concreta es determinarà en funció dels censos.

## C. VEDAT DE CAÇA

Queda vedada la caça a Salient i a les Solanes de Escunhau, Casarilh, Garós i Arties fins al 01.10.2018 per compatibilitat amb la ramaderia en les modalitats que impliquin caça amb gos (menor o batuda). Així mateix, es recorda l'obligatorietat de respectar les distàncies de seguretat a nuclis habitats i vies públiques que estableix la legislació vigent, així com l'obligatorietat de senyalització de la realització de les batudes.

Caça menor. Per motius científics pot restar vedat l'àrea adjacent al Estanho de Vilac i alguna zona del Mont de Garós ja que hi han alguns exemplars equipats amb dispositius de teleseguiment (programa Interreg-Poctefa HABIOS). En cas de vedar l'àrea es comunicarà en el moment de l'entrega dels carnets i es delimitarà i senyalitzarà exactament la zona.

## D. NORMATIVA CINEGÈTICA DISPOSICIONS GENERALS DINS DE LA ZONA DE CAÇA CONTROLADA DE VAL

CVE-DOGC-A-18218041-2018

D'ARAN 2018/2019

Recollida de mostres. Després d'abatre un exemplar de caça major i haver-li posat el precinte, és obligatori prendre-li una mostra de sang per al corresponent control sanitari.

És d'obligatori compliment estar en possessió de la tarja credencial de caçador local i/o permisos nominals. També es recorda la obligatorietat d'estar en possessió de la llicència d'armes (escopeta i/o rifle), llicència de caça i assegurança obligatòria.

Els aprofitaments cinegètics d'aquesta ordre de vedes també es contemplen des de la pràctica amb arc.

Tots els alliberaments i repoblacions d'espècies cinegètiques han de ser sol·licitades i autoritzades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia e MieiNaturau del Conselh Generau d'Aran.

Els caçadors han de respectar les espècies domèstiques, especialment les ramaderes, evitant que els gossos de caça els causin molèsties o danys, essent en tot moment responsables dels gossos així com de les conseqüències de les possibles afectacions.

Qualsevol buit normatiu d'aquestes disposicions es resoldrà aplicant la legislació cinegètica vigent, així com la resolució de vedes anual corresponent.

Caça d'exemplars anellats: En cas de caçar exemplars de caça menor anellats, ho caldrà comunicar a la Societat de Caça corresponent o al Consell General d'Aran, fent constar-ho en el carnet de captures.

Vielha, 31 de juliol de 2018

Carlos Barrera Sánchez

Síndic d'Aran

(18.218.041)

**ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL****CONSELL GENERAL D'ARAN****EDICTE sus Plan tecnic de gestion cinegetica dera zòna de caça contròtlada dera Val d'Aran, tempsada 2018-2019.**

Eth Conselh de Govern, en session ordinària de 16 de junhsèga de 2018, en tot desvolopar eth Decret 365/2000, de 7 de noveme, de trasferència de competències dera Generalitat de Catalunya ath Conselh Generau d'Aran en matèria de miei ambient, aprovèc eth Plan Tècnic de Gestion Cinegetica dera Zòna de Caça Contròtlada dera Val d'Aran, tempsada 2018/2019, enes tèrmes qu'ara seguida s'especificuen:

**A. CAÇA MAJORA****A1. ISARD (*Rupicapra pyrenaica*)**

- Profitament totau (nombre e captures): 79 exemplars (54 mascles e 25 femelhes).
- Tempsada obranta: Deth 02.09.2018 ath 11.11.2018.
- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.
- Modalitat: Sonque per apropament.
- Permissi: Gratuïts, exclusius entàs sòcis e valedèrs sonque entà un dia.

S'establís un nombre màxim de 15 (quinze) permissi per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatudi. Immediataments dempús d'abàter un exemplar, aquest s'aurà d'anerar damb es precintes d'identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d'Aran correctament metudi, que s'aurà de plaçar en un horat het ena aurelha o en cartilag internasau, en cas d'emportar-se'n exclusivament eth cap, o ben traussant eth tendon dera pauta dera peça, en cas d'emportar-se'n tot eth còs. Es precintes an d'èster fòrtament ajustadi ara pèça e talhadi ath ras deth dispositiu de tancament. Quinsevolh precinte mau metut non aurà validesa. Quinsevolh bèstia que se capture a de portar aquest precinte, qu'aurà d'èster presentat a quinsevolh agent dera autoritat qu'ac demane.

- Remassada de mòstres: Dempús d'abàter un exemplar d'isard e auer-li metut es precintes, ei obligatòri prener-li ua mòstra de sang entath contròtle sanitari des poblacions d'isard.

- Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en parabris es deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.

- En quinsevolh cacera d'isard, demore proibida era presència de caçaires sense eth carnet o era credenciau dera Zòna de Caça Contròtlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta aurà d'anar acompanyada deth justificant d'origen o guida de procedència degudament ramplida per part d'un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran; tanben poirà èster ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Er incompliment d'aquest prepècte se considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà era pèrta automatica de permissi entara tempsada següenta.

- Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aquesta, calerà retornar eth permís ath centre d'expedicion. Er incompliment d'aquest tràmit supausarà era pèrta automatica des permissi entara tempsada següenta.

**A2. CABIRÒU (*Capreolus capreolus*)**

- Profitament totau (nombre e captures): 58 exemplars (38 mascles e 20 femelhes)
- Tempsada obranta:

CVE-DOGC-A-18218041-2018

Cabiròu mascle: Deth 04.08.2018 ath 02.09.2018.

Cabiròu femelha: Deth 14.10.2018 ath 29.11.2018.

- Modalitat: Sonque per apropament.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Permissi: Gratuïts, exclusius entàs sòcis e valedèrs sonque entà un dia.

S'establís un nombre màxim de 15 (quinze) permissi per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatudi. Immediataments dempús d'abàter un exemplar, aquest s'aurà d'anerar damb es precintes d'identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d'Aran correctament metudi, que s'aurà de plaçar en un horat het ena aurelha o en cartilag internasau, en cas d'emportar-se'n exclusivament eth cap, o ben traessant eth tendon dera pauta dera peça, en cas d'emportar-se'n tot eth còs. Es precintes an d'èster fòrtament ajustadi ara peça e talhadi ath ras deth dispositiu de tancament. Quinsevolh precinte mau metut non aurà validesa. Quinsevolh bèstia que se capture a de portar aquest precinte, qu'aurà d'èster presentat a quinsevolh agent dera autoritat qu'ac demane.

- Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en parabrises deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.

- En quinsevolh cacera de cabiròu, demore proibida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era credenciau dera Zòna de Caça Contròtlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta aurà d'anar acompanyada deth justificant d'origen o guida de procedéncia degudament ramplida per part d'un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran; tanben pòirà èster ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Er incompliment d'aquest prepècte se considerarà coma ua peça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà era pèrta automatica de permissi entara tempsada següenta.

- Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aquesta, calerà retornar eth permís ath centre d'expedicion. Er incompliment d'aquest tràmit supausarà era pèrta automatica des permissi entara tempsada següenta.

### A3. CÈRVI (*Cervus elaphus*)

- Profitament totau (nombre e captures): 535 exemplars (105 mascles, des quaus 70 seràn selectius, 70 mascles trofèu, e 450 femelhes).

- Tempsada obranta: Deth 02.09.2018 ath 23.09.2018 entàs femelhes e deth 14.10.2018 ath 17.02.2019 entà andús sexes.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Per apropament, e mauta a partir de 14.10.2018.

- Permissi: Gratuïts, exclusius entàs sòcis e valedèrs entà 9 dies.

- Precintat e registre d'exemplars abatudi. Immediatament dempús d'abàter un exemplar, aquest s'aurà d'anerar damb es precintes d'identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d'Aran correctament metudi, que s'aurà de plaçar en un horat het ena aurelha o en cartilag internasau, en cas d'emportar-se'n exclusivament eth cap, o ben traessant eth tendon dera pauta dera peça, en cas d'emportar-se'n tot eth còs. Es precintes an d'èster fòrtament ajustadi ara peça e talhadi ath ras deth dispositiu de tancament. Quinsevolh precinte mau metut non aurà validesa. Quinsevolh bèstia que se capture a de portar aquest precinte, qu'aurà d'èster presentat a quinsevolh agent dera autoritat qu'ac demane. En cas des femelhes, calerà anotar es donades dera captura en carnet facilitat peth Conselh Generau d'Aran.

- Damb er objectiu d'augmentar era eficiéncia ena regulacion dera poblacion e focalizar era pression cinegetica ena fraccion reproductora e millhorar era qualitat des trofeus, quinsevolh permís tà mascle pòt èster permutat per un permís de femelha o de mascle selectiu. Era qualificacion de selectiu aurà d'èster efectuada peth beth agent de miei ambient deth conselh Generau d'Aran. Aqueth exemplar se comptabilizarà coma selectiu sense incidir en numero de profitament de mascles trofeus.

- Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en parabrises deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.

- En quinsevolh cacera de cèrvol mascle, demore proibida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era

CVE-DOGC-A-18218041-2018

credenciau dera Zòna de Caça Contròlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta aurà d'anar acompanyada deth justificant d'origen o guida de procedència degudament ramplida per part d'un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran; tanben pòirà èster ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Er incompliment d'aguest precèpte se considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà era pèrta automatica de permisi entara tempsada següenta.

- Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aquesta, calerà retornar eth permís ath centre d'expedicion. Er incompliment d'aguest tràmit supausarà era pèrta automatica des permisi entara tempsada següenta.

- Tamb era fin d'assolir eth nombre de captures de femelha de cèrvi previstes en aguest Plan Tecnic de Gestion Cinegetica era societat liurarà automaticament un nau permís nominau e eth precinte de contròtle corresponent en moment en qu'eth caçaire justifique era captura deth sòn permís anterior, sense limitacion en nombre de permisi a cada caçaire.

#### A4. SANGLIÈR (*Sus scrofa*)

- Tempsada obranta: Deth 09.09.2018 ath 17.02.2019. Era tempsada de caça deth sanglier s'alongue pr'amor der augment des denoncies de damatges e per motius sanitaris, que recomanen un major contròl des densitats dera espècia.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Mauta e apropament.

- Nombre de captures: Sense limit.

- Permissi d'invitacion: tiquets nominaus, personaus e intransferibles, e valedèrs entà un dia.

- Es grups de caçaires locals pòiràn convidar a d'auti caçaires tàs mautes, prealabla expedicion deth tiquet corresponent, tostemps qu'aguesti non superen era meitat deth nombre de caçaires locals participants. Era expedicion des tiquets la portarà a tèrme enes dependències dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Cada sòci dispausarà d'un màxim de tres (3) invitacions entà caçaires foranis de dehòra dera Val d'Aran.

- Se permet era cacera de dams enes mautes de sanglier tamb er objectiu de mielhorar eth contròtle e equilibri d'aguestes poblacions.

- Se proibis era preséncia de cans dehòra des epòques obrantes de caça exceptat d'aqueri que vagen perfectament documentadi, ligats e acompanyats peth propietari.

- Eth nombre maxim de cans que pòiràn participar enes mautes serà de dotze (12).

- S'establís expressament era proibicion d'utilizar cans de races potenciaument perilhoses o es sòns crotzaments (pit bull, staffordshire, rotweiler, dogo argentino, presa canari, doberman, mastin napolitan, fila brasileiro e toti aqueri contempladi ena normatiua vigenta) e se rebrembe especiaument eth compliment dera Lei de proteccion des animaus.

- Se proibis caçar femelhas de sanglier acompanyades de cries (se considèren cries es individus ralhadi nomentadi tanben *sanglieròts*).

- Es persones qu'intervien en desenvolopament enes mautes de sanglier per rasons de seguretat, an de portar ua pèça de ròba de colors de nauta visibilitat, laguens dera gama der auriò ath ròi.

#### A5. DAM (*Dama dama*)

- Tempsada obranta: Deth 04.08.2018 ath 17.02.2019.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Mauta deth sanglier o permís nominau de caça majora.

- Nombre de captures: Sense limit.

- Es societats auràn de comunicar ath Departament d'Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau deth Conselh Generau d'Aran eth nombre d'individus abatuts.

- Non seràn permetudes es mautes especificques entath dam. Aquesta espècia se pòirà caçar sense limit de captures ena mauta deth sanglier o ben pendent era execucion d'un permís nominau d'isard, cabiròu o cèrvi.



## B. CAÇA MENORA

- Tempsada obranta: Deth 23.09.2018 ath 06.01.2019. En Solan, des dera Pista de Saliènt enquiath Barranc de Cal, eth primer dia obrant ei eth 01.10.2018.

- Dies obrants: Dimèrcles, dimenges e hestèrs: se considèren hestèrs eth 12 d'octubre, er 1 de noveme, eth 6, 8 e 25 de deseme e er 1 de gèr.

- Modalitat: En man, tamb can.

- Limitacions: Un màxim de dus (2) cans per caçaire.

- Nombre de captures e espècies autorizadas: Eth comput globau maxim de peces de caça menora ei de 6 peces caçador/dia. Eth nombre maxim de captures per espècies ei eth que se detalhe ara seguida:

- Perditz chèrra (maximum de 2 pèces/caçaire/jornada, exceptat a partir de l'1 de desembre que serà d'1 peça/caçador e jornada). Cada caçarire aurà de remèter ath Conselh Generau d'Aran eth nombre d'exemplars abatuts pendent era tempsada segontes eth sistema de recomput que s'establisque tamb era Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran (carnet de captures, aneres...). Es caçaires que no esquen aguesta comunicacion no dispausaran dera acreditacion entara caça menora ena temporada següenta.

- Catla (4 pèces caçaire/jornada).

- Perditz ròia (4 pèces caçaire/jornada).

- Becada (2 pèces caçaire/jornada).

- Faisan (2 pèces caçaire/jornada).

- Lèbe. (2 pèces caçaire/jornada).

- Lit capblu (2 pèces caçaire/jornada).

- Aguinèu (illimitat).

- Garsa (illimitat)

- Colom (illimitat)

- Griva (illimitat)

- Marmota (2 pèces caçaire/jornada). De 04.08.2018 ath 08.09.2018 damb permís de cabirou, cèrvi femelha o isard. Tempsada generau: de 09.09.2018 ath 01.11.2018.

- Se proibís era preséncia de cans dehòra des epòques obrantes de caça exceptat d'aqueri que vagen perfectament documentadi, ligats e acompanyats peth propietari, o ben que dispausen d'ua autorizacion especifica a nòm deth propietari coma cans guardians des ramats.

- Concurs de cans de mòstra deth 14 enquiath 16 de setème. Se realitzarà un concurs sense mòrt de cans de mòstra en zona de perditz xèrra pendent aquestes dates. Era zona concreta se determinarà en funcion des censi.

## C. VEDAT DE CAÇA

Demore vedada era caça en Saliènt e enes Solanes d'Escunhau, Garòs e Arties enquia eth 01.10.2018 per compatibilitat damb era ramaderiaenes modalitats que impliquen caça tambcan (menora o mauta). Atau madeish, se rebrembe era obligatorietat de respectar es distàncies de seguretat en nuclèus abitats e vies publiques qu'establís era legislacion vigenta, atau coma era obligatoiretat de senhalizacion dera realizacion d'ua mauta.

Caça menora. Per motius científics pot restar vedat er airau adjacent ar Estanho de Vilac e beth parçan deth Monte de Garòs pr'amor que i an beri exemplars equipadi damb dispositius de teleseguiment (progarama Interreg-Poctefa HABIOS). En cas de vedar er airau se comunicarà en moment dera entrega des carnets e se delimitarà e senhalitzarà exactament era zòna.

CVE-DOGC-A-18218041-2018

**D. NORMATIVA CINEGETICA DISPOSICIONS GENERAUS LAGUENS DERA ZÒNA DE CAÇA CONTRÒTLADA DERA VAL D'ARAN 2018/2019**

Remassada de mòstres: Dempús d'abàter un exemplar de caça majora e auer-li metut es precintes, ei obligatòri prener-li ua mòstra de sang entath corresponent contròtle sanitari.

Ei d'obligatòri compliment èster en possession dera tarja credenciau de caçaire locau e/o permisi nominaus. Tanben se rebrembe era obligatorietat d'èster en possession dera licència d'armes (escopeta e/o rifle), licència de caça e assegurança obligatòria.

Es profitaments cinegetics d'aguesta ordre de vedes tanben son comtemplats des dera practica tamb arc.

Toti es aliberaments e repoblacions d'espècies cinegetiques an d'èster sollicitades e autorizadas peth Departament d'Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau deth Conselh Generau d'Aran.

Es caçaires an de respectar es espècies domèstiques, especiaument es ramadères, en tot esvitar qu'es cans de caça les ocasionen molèsties o maus, estant en tot moment responsables des cans atau coma des conseqüències de possibles afectacions.

Quinsevolh uet normatiu d'aguestes disposicions se resolerà aplicant era legislacion cinegetica vigenta, atau coma era resolucion de vedes annau corresponenta

Caça d'exemplars aneradi: En cas de caçar exemplars de caça menora aneradi, ac calerà comunicarara Societat de Caça corresponenta o ath Conselh Generau d'Aran, hènt ac constar en carnet de captures.

Vielha, 31 de juliol de 2018

Carlos Barrera Sánchez

Sindic d'Aran

(18.218.041)